



Worcester Public Schools

Mansini Ayikɔ Adesua Nhyehyɛe a Yɛ Akabom

Akwankyerɛ & Nhyehyɛe ma Sukuu Asanbue
Ɔgyefoɔ 2021

Panyin:

Maureen Binienda

Durkin Administration
Building
20 Irving Street
Worcester, MA 01609
508-799-3117



Sukuu Baguakuo:

Mayor Joseph M. Petty
Dianna L. Biancheria
Laura Clancey
John L. Foley
Molly O. McCullough
John F. Monfredo
Tracy O'Connell Novick

Abusua Pa,

Yɛ ansusu ɛnɛ da sɛ WPS de ne ho behyɛ adesua fri akɛi mu afe baako a atwamu. WPS abusua adi dwuma pa wɔ sukuu afe a nneema mu yɛɛ den a atwamu no mu. Enam obiara mmɔdenbo so no, yɛayɛ adwuma atumi ama yɛn sukuufo nneema ɛna nimdie a ɔmo hia ma ɔmo adesua. Yɛ ama yɛn sukuufo adesua fri akɛi mbeaɛɛ a ɛsɔ ani. Yɛ de iPad anaa Chromebook ama sukuuni biara. Yɛn ne abusua ɛna mɔtɛmfo no, yɛ di dwuma bom ma sukuufo nya intanet. Yɛn ne Krokese Sohwefo ɛna Amankrado ionization ɛna HVAC na yɛde ahyɛ yɛn sukuu nyinaa mu. WPS aduane ndwuma atoaso ama aduane dabiɛa ama abusua. Mɔtɛm adwumayɛfo ɛna WPS asetenamu atinka adesua nimdiefo ama yɛn sukuufo ɛna abusua mboa. WPS mpaninfoɔ, kyerekyerɛfo ɛna abusua dan biako yɛ edi, ayɛ adwuma abom de ahyia sukuufo ahiade.

Wɔ Yawada, Ɔgyefoɔ 4, 2021, Worcester Sukuu Baguakuo no ato aba de asan abue yɛn sukuu ama adesua yɛaka abom. Yɛbɛ ma adesua afri akɛi nso. Wɔ Ɔbenem 15, 2021, yɛn sukuu bɛ san abue ama sukuufo a ɔmo didɛm ɛna ma sukuufo a ɔmo nhomasua akakyirɛ (SLIFE) Sukuufo a ɔmo wɔ yɛn Amanba Foforo Beae Dwumadie. Wɔ Ɔbenem 29, 2021 so no, yɛbɛ bue sukuu ama sukuufo nyinaa a ɔmo ayi adesua yɛaka abom.

Yɛde saa nkrataa yi ma yɛn abusua de ma ɔmo akwankyerɛ ma bambɔ ɛna sukuu asanbue pa. Me san nso to nsa frɛ wo de ba abusua nhyiamu miensa fri 6:00-7:30 pm: Dwowada, Ɔgyefoɔ 22 ma abusua ɛka Spania kasa; fri 5:30-7:30 pm wɔ Ɔbenem 1 ma abusua ma sukuufo a ɔmo didɛm ɛna ma sukuufo a ɔmo kɔ yɛn Amanba Foforo Beae Dwumadie ɛna Ɔgyefoɔ 15 ma abusua nyinaa a ɔmo yii adesua yɛaka abom.

Mɛ kɔso ama wo nia ɛkɔso wɔ akwankyerɛ eda hɔ seisei ma MA Asoɛɛ ma Mfitiase ɛna Mfinfini Nhomasua a yɛde bɛ mane wo afa yɛn websaite so, worcesterschools.org ɛna afa sohyial media so ɛna Connect-Ed ahomatorofo so.

Yɛ daase ne wo mboa ɛsombo.

Maureen Binienda

"Nkabom de yɛn kɔ si awieyɛ pa, na nkonimdie dani ne ho" -Henry Ford

Emu Nsem

Emu Nsem	2
Akwankyerε Mmara	4
Ayiko Adesua Yeaka Abom Mberε Nhyehyεε	5
Nhwεso Nyiyie	5
Sait Mbeaεε ma Sukuufo Ayiko Obenem 15, 2021	8
Adekyerε Nhwεso	9
Kuo Nyiyie	10
Sukuu Mberε Nhyehyεε Nhwεso	11
Sukuuni & Adwumayeni Bambo	18
Adesuabea Nhyehyεε	19
Sukuu ho Nneεma	19
Sukuuni Ayiko	20
Abadu	21
Apɔn	21
Anɔpa εna Awia Adunane	22
Ahomigyieε	22
Akatanim Ahomigyie	23
Nsa Hohorow	23
Atwareε Anamɔtuo	24
Sukuu & Nhyehyεε Nyinaa Adwumayeni Nhyehyεε	24
Ahɔhoɔ a ɔreba Nsrahwe wɔ Dan nemu	25
Mframa Pa εna Ahotie Nhyehyεε	25
Akwantwa	27
Nduane Ho Ndwuma ma Mbusua	27
Covid-19 Ayarehwebea Atwen Beaeε & Neεsefo Ofis	28
Sukuufo ε Adwumayεfo a ɔmo dan COVID-19 Nsenkyerεne edi	29
Nhyehyεε ma Sukuu a Yeɔbe Tumi Atum	29
Mansini Ahomatorofo	30
Ahonyadeε	30



Akwankyerɛ Mmara

Apomuden Nhomasua Tenabea

Yɛbɛ hwɛ sɛ yɛdɛ nhyehyɛ a ɛbɛ bɔ yuɛ sukuufo ɛna adwumayɛfo ho ɛna apomuden ho ban ayɛ yɛ ade titiriw sɛ yɛbɛ:

- adan noa ɔmo wɔmu no ho ate
- ato nneɛma a ɛbɛ boa ama mframa pa aba atu bambɔ mpɔn
- yɛdɛ kwan a yɛbɛ faso abre COVID-19 ano ase ama adwumayɛfo ɛna Sukuufo ɛna yɛdɛ nhyehyɛe ato ho ama kwan a sukuu no faso yɛ ade no de brɛ yɛɛ no nya ano asi

Asansosoɔ ma Akwankyerɛ Akwanya

Yɛbɛ ma adesua a ɛkɔso mberɛ baako mu, nia ɛnkɔso pɛ ɛna nia yɛaka abom ama sukuufo wɔ adesua afri akyi ɛ\na nia yɛaka abom mu wɔ mberɛ mu:

- ahwɛ sɛ sukuufo wɔ mfidie a afri mansini no ho ɛna intanɛt
- ahyehyɛ adesua nhyehyɛe dwumadie no dw3 aboa adesua ahodoɔ
- yɛnya nimdie mpuntuo akwankyerɛ mfidiedwuma
- ama abɛɛfo nhwehwɛmu a agyina adesua so

Asetena Atinka Mboa ma Sukuufo

Yɛɛ yɛ ahweyie ma sɛdɛa nsanyarɛɛ no haw sukuufo ɛna yɛfa sukuufo apomuden titiriw fa:

- nnawɔtwe biara sukuuni SEL ɛna adesua ahiade nhwehwɛmu
- soronko ɛna akonrankoran SEL mboa
- mberɛ a yɛa hyehyɛ ama akyrɔtoho ɛna kuo nkitiwa mboa

Adesua Akwanya Pɛpɛɛpɛ ma Sukuufo

Yɛbɛ ma adesua pa ama sukuufo nyinaa afa:

- yɛhwɛ sɛ Sukuufo a ɔmo didɛm benya akwankyerɛ a ɛsɛ sɛ ɔmo nya
- yɛhwɛ sɛ Brɔfo Kasa Suafo benya mboa ne akwankyerɛ a ɔmo hia
- yɛ toaso si adesua amamerɛ mmuaɛɛ so, adesua-beaɛɛ adeyɛ wɔ adesua nyinaa mu
- yɛma akwan ahodoɔ so a ɛbɛ ma adesuafo nyinaa etumi asuade yie

Nkɔmɔdie a ɛmudaho


Yɛdɛ asi yɛn hosoo sɛ yɛbɛ ma abusua ɛna mpɔtemfo nsem wɔ mberɛ so ɛfa mberɛ nhyehyɛe ɛna nsesaɛɛ a ɛfa COVID-19 sukuu anamɔntuo so defa:

- yɛ taa de nsem kɔ wɛbsaite so fa nsem a yɛa kyɛɛɛase mu
- anya kwan ahodoɔ so a yɛbɛ fa ne abusua adi nkɔmɔ ɛkaho ne mpɔtem mbeaɛɛ so, ConnectEd amanɛɛ, ahomatorofo so amanɛɛ, ahomatorofo so frɛ, sohyia media, ɛna wɛbsait so

WPS ne aprabola Dwumadie reye adwuma de ama akwankyerε, anwinadeε, εna akwan a yede be tease εna abree yareε no san ano ase abrea yere tu adesua mpεn εna apomuden wε COVID-19 mu.

-Parabola Dwumadie

Ayikε Adesua Yeaka Abom Mberε Nhyehyε



Nhwεso Nyiyie (Asem wε 2/12/21)

Mpenpensoε

Nsentitiriw 2-12-21	Dodoε Sukuufo	Mmuae Nnihε	Mmuae Nnihε%	Fri akyi	Fri akyi %	Nia yede abobom	Nia yede abobom %
Mfitiase	13,072	552	4%	5,520	42%	7,000	54%
Mfinfini Sukuu	3,239	95	3%	1,465	45%	1,679	52%
Ntoaso Sukuu	7,147	76	1%	3,410	48%	3,661	51%
Dwumadie Afoforo	585	44	8%	214	37%	327	56%
Dodoε	24,043	767	3%	10,609	44%	12,667	53%

*wε sukuu mbeaεε nkoa

Sukuu no

Beaee	Sukuufo dodoɔ			
	Dodoɔ	Nia yede abobom	Fri akyi	Mmuuae Nnihɔ
Burncoat High	1110	504	587	19
Claremont Academy	511	187	320	4
Doherty High	1327	729	598	
North High	1185	600	582	3
South High	1320	608	702	10
Technical High	1465	925	511	29
University Park	229	108	110	11
Burncoat Middle	677	383	288	6
Forest Grove	905	542	348	15
Sullivan Middle	922	422	474	26
Worc East Middle	735	332	355	48
Belmont Community	538	273	264	1
Burncoat Elementary	257	141	106	10
Canterbury Street	296	180	116	
Chandler Elementary	446	202	241	-3
Chandler Magnet	483	220	258	5
City View	465	234	231	
Clark Street	233	126	105	2
Columbus Park	370	216	145	9
Elm Park Community School	401	225	173	3
Flagg Street	339	235	103	1
Gates Lane	520	298	221	1
Goddard	363	144	218	1
Grafton Street	378	174	197	7
Head Start	336	4	10	322
Heard Street	245	161	84	
Jacob Hiatt	382	201	181	
Lake View	311	203	108	
Lincoln Street	245	126	114	5

May Street	279	182	96	1
Beaee	Dodoj	Nia yede abobom	Fri akyi	Mmuuae Nniho
Mcgrath	226	111	114	1
Midland Street	202	117	85	
Nelson Place	541	385	153	3
Norrback Avenue	524	281	176	67
Quinsigamond	688	348	339	1
Rice Square	467	228	179	60
Roosevelt	609	376	228	5
Tatnuck Magnet	393	257	136	
Thorndyke Road	352	189	159	4
Union Hill	387	171	206	10
Vernon Hill	477	252	218	7
Wawecus Road	125	71	54	
West Tatnuck	332	213	101	18
Woodland Academy	505	208	292	5
Worc Arts Mag	357	248	109	
Acad Ctr Trans ASP	6	5	1	
Assessment - McKeon	4		1	3
Dept Youth Services	6	2	3	1
Goddard ASP	9	8	1	
Harlow ASP	3	1	2	
Recovery High School	1			1
Transition 45 Day	1			1
Woodward Day 2	15	1	3	11
Woodward Day 3	2			2
Academic Ctr Trans	42	22	20	
Alt St Casimir	41	21	13	7
Challenge Academy	13	11	2	
Evening High School	77	17	58	2
G Creamer Ctr	147	82	61	4

Gateway to College	1	1		
Home Hospital	2	2		
NCC Elementary	15	15		
Beaee	Dodoo	Nia yede abobom	Fri akyi	Mmuae Nniho
NCC Secondary	46	40	6	
NCC Young Adult	20	17	2	1
PreK at SHS	13	8	2	3
PreK at WTHS	23	17	5	1
Reach Academy	32	31	1	
Returnee Program	13	2	4	7
SpEd Transition	53	24	29	
	Dodoo	24,043	12,667	10,609
			53%	44%
				3%

Sait Mbeaee ma Sukuufo Ayiko Obenem 15, 2021

ania sukuu biara de aka ho ne sukuufo dodoo (H-#hybrid, R-#Remote, NR-#No Response), adesua nomba ne sɛdea etɪ, sukuu ahyease & apɔn mberɛ

- **Alternative Program @ St. Casmirs**
 - Alternative Program @ St. Casmirs (35 Total, 21H, 10R, 4NR) 7:30-1:11
- **Burncoat High School**
 - Burncoat High (86 Total, 45H, 41R) (5-COAST, 1-LS, 3-STEP) 7:20-1:43
- **Burncoat Middle School**
 - Burncoat Middle (26 Total, 12h, 14R) (2-COAST, 4-STEP & Resource) 7:20-1:43
- **Burncoat Prep**
 - Burncoat Prep (15 Total, 5H, 10R) (2-STEP) 8:05-2:10
- **Canterbury Street School**
 - Canterbury (15 Total, 10H, 5R) (2-TLS) 7:45-1:50
- **Central Mass Collaborative - New Bond Street**
 - ACT Program (42 Total, 29H, 17R) 8:30-2:30
- **Chandler Elementary**
 - Chandler Elementary (14 Total 13H, 1R) (2-STEP) 7:50-1:55
- **City View Discovery School**
 - City View (31 Total, 21H, 10R) (2-K/1 & 2-STEP) 9:05-3:10
- **Clark Street**
 - NCC Elementary (15 Total, 15H) (SLIFE) 8:25-2:30
- **Columbus Park School**
 - Columbus Park (19 Total, 16H, 3R) (2-STEP) 7:45-1:50
- **Doherty High School**
 - Doherty (30 total, 16H, 14R) (1-LS, 3-STEP) 7:20-1:43

- **Fanning Building**
 - NCC Young Adult (20 Total, 17H, 2R, 1 NR) (SLIFE) 7:20-1:43
 - Transitions Program (56 Total, 28H, 28R) 8:00-2:00
- **Forest Grove Middle School**
 - Forest Grove (47 total, 35H, 15R) (2-LS, 2-TLS, 2-STEP) 8:47-3:10
- **Gates Lane**
 - Gates Lane (89 Total, 64H, 25R) (1/pk sub-sep & 9-AU/SAIL) 9:05-3:10
- **Lincoln Street**
 - Lincoln Street (7 Total, 6H, 1R) (1-AU/SAIL) 7:45-1:50
- **Nelson Place School**
 - Chandler Magnet (2 Total, 1H, 1R) (PreK)
 - Nelson Place (102 Total, 73H, 28R, 1NR) (10-SAIL) (1 PK sub/sep) (1 Young Voices) 9:05-3:10
- **New Citizen's Center@New Ludlow**
 - NCC Secondary (46 Total, 40H, 6R) (SLIFE) 8:00-2:15
- **Norrback Avenue School**
 - Norrback (69 Total, 43H, 26R) (3- AU/SAIL & 2-LS) 7:55-2:00
- **North High School**
 - North High (67 Total, 31H, 36R) (1-AULS,3-LS, 3-STEP) 7:20-1:43
- **Quinsigamond Elementary School**
 - Quinsigamond (36 Total, 21H, 14R, 1NR) (2-LS & 2-STEP) 8:25-2:30
- **Roosevelt Elementary**
 - Roosevelt Elementary (56 Total, 28H, 26R, 2NR) (1-PK sub-sep, 2-K/1, 2-STEP, 3-LS,) 8:15-2:20
- **South High Community School**
 - South High (72 Total, 33H, 39R) (1-AU/LS, 3-LS, 4-STEP) 7:20-1:43
- **Sullivan Middle School**
 - Sullivan (58 Total, 28H, 30R) (2-AULS, 2-TLS, 1-LS, 2-STEP) 8:47-3:10
- **Vernon Hill**
 - Vernon Hill School (13 Total, 8H, 5R) (2-STEP) 7:45-1:50
- **Wawecus Road School**
 - Wawecus (23 Total, 14H, 9R) (3-TLS) 8:25-2:30
- **West Tatnuck School**
 - West Tatnuck School (13 Total, 7H, 6R)(2-LS) 9:05-3:10
- **Worcester East Middle School**
 - WEMS (13 Total, 6H, 7R) (2-STEP & 4- Resource) 7:20-1:43
- **Worcester Technical High School**
 - WTHS (41 Total, 26H, 13R, 2NR) (4-Voc-P) 7:20-1:43

Adekyere Nhweso

Ye susu ahonyadie seisei a, nneema mienu akwankyerε so na yede be si ho:

- Kwan 1 - Animanim/Yeaka Abom Afri Akyi

- Kwan 2 - Animanim/Yeaka Abom Nhwesoo

Kwan 1 - Animanim/Yeaka Abom Afri Akyi

Woo saa nhwesoo adesuabea yi mu no kyerekyerefo be yi kuo mienu Yeaka Abom kyerekyerefo ena Afri Akyi Kyerekyerefo.

- Yeaka abom Kyerekyereni no be kyere sukuufo a omo ayi adesua yeaka abom no ade. Yeaka abom kyerekyereni no be kyere yeaka abom sukuu ade abrea o mo san sua ade animanim ena fri akyi
- Yeaka abom adesuabea Kyerekyereni no be kyere sukuufo a omo ayi adesua fri akyi 100% ade
- Kwan wei betumi aye dan. asooe ena/anaa gyinapen so ngyianee

Kwan 2 - Animanim/Afri Akyi Nhwesoo (nia omo taa de di dwuma)

Woo saa nhwesoo yi mu no adesuabea kyerekyerefo be kyere sukuufo a omo yii yeaka abom ena 100% adesua fri akyi. De tu akwankyerere mpon:

- Kyerekyerefo be hyehye dabiaa akwankyerere ma sukuufo nyinaa
- Sukuufo nyinaa behye da no/klass asi pe wo akwankyerere a ediso pe mu ne omo kyerekyereni
- Yeaka abom ena afri akyi sukuufo de omo ho behye akwankyerere a ediso pe ne omo kyerekyereni dabiaa abrea eye. Yede akorankoran adwuma ena dwumadie be ma de aboa ama akwankyerere, abre mberere a yede hwe skreen no ase, yede nsunsunee ato akwankyerere mu, ena na yeama mberere a yee hye ama sukuu de aye nhwehwemu
- Bebia ebe hia no yede mberere yea hyehye bema wo sukuu da ne mu de ama kyerekyerefo mberere ama kyerekyerefo anya afri akyi sukuufo ho mberere

Kuo Nyiyie

De abre sukuufo dodo a ewo sukuu ne mu ano ase wo abrere biara mu no yebe kyekye sukuufo agu kuo mu. Enam seisei abusua dodo a ayi adesua fri akyi no, mansini no be tumi agye sukuufo ako sukuu animanim nna mienu wo nnawotwe baako biara mu. Wei kyere se yebe wo sukuuni kuo mienu ne Kuo 1 a ebe ko animanim Dwodada ena Benada biara ena Kuo 2 beko sukuu animanim Wukuada ena Yawada biara.

Ebe ye sukuu panyin asede4e se oja kyekye sukuufo agu kuo mu. Yede ntoaso wo kuo ne mu be di dwuma nnye titiriw nma yen. Enam sedea ntoaso sukuu sukuufo mberere nhyehyee mu ye den no (Chapter 74, Innovation Pathways, Dual Enrollment, Advanced Placement ndwumadie), yebe ma ntoaso sukuu kwan a edikan de ayi kuo ama sukuufo a omo nua nom wo gyinapen a ewo fem. Susudua foforo a yebeco susu ho abrea yede sukuufo rehye kuo mu ye hyen afro/akoniaba ena obre fri awofo ho.

Sukuu Mberε Nhyehyε Nhwεso

Nhwεso Anpa Mbtofowa Sukuu Sukufo Mberε Nhyehyε

Anpa Mberε				
Dwowada	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada Endiso
7:45-8:15 Anpa Nhyiamu				7:45-8:05 Akyrwtoho
8:15-8:35 Ahomigyie				8:00-8:45 Adwuma Ediso
8:35-8:55 Akenkan Denden Nkitahodie				Adwuma Ensi preko
8:55-9:00 Adwene Dwumadie Nnwom				
9:00-9:25 Kuo Nyinaa Adesua				Adwuma Ensi preko
9:25-10:15 Kuo Kitwa Akwankyerε				
10:15-10:30 Apn Nhyiamu				

Nhwεso Anwinberε Mbtofowa Sukuu Sukufo Mberε Nhyehyε

Anwinberε Mberε				
Dwowada	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada Endiso
11:15-11:45 Anpa Nhyiamu				7:45-8:05 Akyrwtoho
11:45-11:55 Ahomigyie				8:00-8:45 Adwuma Esi preko
11:55-12:15 Akenkan Denden Nkitahodie				Adwuma Ensi preko
12:15-12:20 Adwene Dwumadie Nnwom				

12:20-12:45 Kuo Nyinaa Adesua	Adwuma Ensi preko
12:45-1:35 Kuo Kitwa Akwankyere	
1:35-2:00 Apon Nhyiamu	

Nhwesoj Da Nyinaa Mbotofowa Suku Sukufo Mberε Nhyehyε

Mberε	Dwowada	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
8:30 -9:00	Anpa Nhyiamu				Akyrotoho Adesua Ensi Preko Dwumadie Adwuma Akyrotoho Anidaso Akwantuo Woa Wonko Amamere Asocεε Adesua
9:00-9:15	Ahomigyie				
9:15-9:45	Akenkan Denden Nkitahodie				
9:45-10:15	Kuo Nyinaa Adesua				
10:15-10:30	Ahomigyie				
10:30-11:30	Kuo Kitwa Adwuma Beaεε Mberε Adwuma Ensi preko				
11:30-12:15	Awia Aduane εna Ahomigyie				
12:15-1:00	Soronko/Atukwan ko Mbeaεε				
1:00-1:30	Kuo Nyinaa Adesua				
1:30-2:15	Kuo Kitwa Adwuma Beaεε Mberε Adwuma Ensi preko				
2:15-2:30	Apon Nhyiamu				

Nhwɛsoɔ Mfitiase Sukuu Sukuuni Mberɛ Nhyehyɛ

Mberɛ	Dwowada	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
8:30 - 10:00	Blɔk 1 : ELA Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko	Blɔk 1 : ELA Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko	Blɔk 1 : ELA Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko	Blɔk 1 : ELA Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko	Blɔk 1 Adesua Ekɔso Preko
10:00-10:15	Ahomigyie	Ahomigyie	Ahomigyie	Ahomigyie	
10:15 - 11:45	Blɔk 2: Nkonta Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko	Blɔk 2: Nkonta Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko	Blɔk 2: Nkonta Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko	Blɔk 2: Nkonta Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko	
11:45 - 12:30	Awia aduane/ Ahomigyie	Awia aduane/ Ahomigyie	Awia aduane/ Ahomigyie	Awia aduane/ Ahomigyie	Akyɔwtoho Adesua Ensi Preko Dwumadie Adwuma Akyɔtoho Anidaso Akwantuo Woa Wonko Amamere Asoɔee Adesua
12:30 - 1:15	Blɔk 3 Animanim & afri akyi ekɔso preko Soronko (Adeye):	Blɔk 3 Animanim & afri akyi ekɔso preko Soronko (PE)	Blɔk 3 Animanim & afri akyi ekɔso preko Soronko (Mfidiedwuma)	Blɔk 3 Animanim & afri akyi ekɔso preko Soronko (Nnwom)	
1:15 - 2:00	Blɔk 4 Animanim & Etoaso Asetenamu Adesua - Nyansahu adesua	Blɔk 4 Animanim & Etoaso Asetenamu Adesua - Nyansahu adesua	Blɔk 4 Animanim & Etoaso Asetenamu Adesua - Nyansahu adesua	Blɔk 4 Animanim & Etoaso Asetenamu Adesua - Nyansahu adesua	
2:00 - 2:30	Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko Akyɔwtoho/anikɔsoɔ Da adwuma awieye	Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko Akyɔwtoho/anikɔsoɔ Da adwuma awieye	Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko Akyɔwtoho/anikɔsoɔ Da adwuma awieye	Animanim & Afri Akyi Ekɔso Preko Akyɔwtoho/anikɔsoɔ Da adwuma awieye	

Nhwesoo Mfinfini Suku Sukuuni Mberε Nhyehyεε – NNAWOTWE-MIENU MBERE SO (A)

Mberε	Bkok	Dwowada	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
8:47 –9:02 (sima 15)		Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu
9:02 – 10:08 (sims 66)	1	Mberε 1	Mberε 2	Mberε 1	Mberε 2	MBERE 2
10:08 – 10:18 (sima 10)		Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	Ayiko Mberε
10:18 – 11:24 (sima 66)	2	Mberε 3	Mberε 4 – 5 Mberε -- 6	Mberε 3	Mberε 4 – 5 Mberε -- 6	MBERE 4-5 MBERE 5-6
11:24 –12:17 (sima 53)		Akorankoran Adesua	Akorankoran Adesua	Akorankoran Adesua	Akorankoran Adesua	Akorankoran Adesua
12:17 – 12:47 (sima 30)		Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane
12:47 – 1:53 (sima 66)	3	Mberε 6 - 7 Mberε 7 - 8	Mberε 9	Mberε 6 - 7 Mberε 7 - 8	Mberε 9	Klass a Ode neho Adwuma/Dwum adie/Akwantuo
1:53 – 2:03 (sima 10)		Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	
2:03 – 3:09 (sima 66)	4	Mberε 10	MBERE 1	Mberε 10	MBERE 3	
3:09 – 3:42 (sima 33)			Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	

Nhwesoo Mfinfini Sukuu Sukuuni Mberε Nhyehyεε – NNAWOTWE-MIENU MBERε SO (B)

Mberε	Bkok	Dwowada	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
8:47 –9:02 (sima 15)		Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu	Fiedanmu
9:02 – 10:08 (sims 66)	1	Mberε 1	Mberε 2	Mberε 1	Mberε 2	MBERε 9
10:08 – 10:18 (sima 10)		Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	Akorankoran Adesua 10:08-12:17 (sima 129)
10:18 – 11:24 (sima 66)	2	Mberε 3	Mberε 4 – 5 Mberε -- 6	Mberε 3	Mberε 4 – 5 Mberε -- 6	
11:24 –12:17 (sima 53)		Akorankoran Adesua	Akorankoran Adesua	Akorankoran Adesua	Akorankoran Adesua	
12:17 – 12:47 (sima 30)		Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane
12:47 – 1:53 (sima 66)	3	Mberε 6 - 7 Mberε 7 - 8	Mberε 9	Mberε 6 - 7 Mberε 7 - 8	Mberε 9	Klass a Ode neho Adwuma/Dwum adie/Akwantuo
1:53 – 2:03 (sima 10)		Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	Ayiko Mberε	
2:03 – 3:09 (sima 66)	4	Mberε 10	MBERε 6-7 MBERε 7-8	Mberε 10	MBERε 10	
3:09 – 3:42 (sima 33)			Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	

Nhwesoj Ntoaso Sukuu Sukuuni Mberε Nhyehyεe – NNAWOTWE-MIENU MBERε SO (A)

Mberε	Bkεk	Dwowada	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
7:20 - 8:30 (sima 70)	1	Mberε 1	MBERε 1	Mberε 1	MBERε 2	MBERε 4-5 MBERε 5-6
8:30 - 8:40 (sima 10)		Asinkε/Klass Ahosiesie	Asinkε/Klass Ahosiesie	Asinkε/Klass Ahosiesie	Asinkε/Klass Ahosiesie	Asinkε/Klass Ahosiesie
8:40- 9:50 (sima 70)	2	Mberε 2	Mberε 4 – 5 Mberε -- 6	Mberε 2	Mberε 4 – 5 Mberε -- 6	MBERε 6-7 MBERε 7-8
9:50 - 10:43 (sima 53)		Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma	Klass a Ɔde neho Adwuma
10:43 - 11:13 (sima 30)		Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane
11:13 - 12:23 (sima 70)	3	Mberε 3	Mberε 6 - 7 Mberε 7 - 8	Mberε 3	Mberε 6 - 7 Mberε 7 - 8	Klass a Ɔde neho Adwuma/Dwum adie/Akwantuo
12:23 - 12:33 (sima 10)		Asinkε/Klass Ahosiesie	Asinkε/Klass Ahosiesie	Asinkε/Klass Ahosiesie	Asinkε/Klass Ahosiesie	
12:33 - 1:43 (sima 70)	4	Mberε 9	Mberε 10	Mberε 9	Mberε 10	
2:00 -2:40 (sima 40)			Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	

**Nhwesoo Ntoaso Sukuu Sukuuni Mberε Nhyehyεe – NNAWOTWE-MIENU MBERε SO
(Nnawotwe B)**

Mberε	Bkok	Dwowada	Benada	Wukuada	Yawada	Fiada
7:20 - 8:30 (sima 70)	1	Mberε 1	MBERε 3	Mberε 1	MBERε 9	MBERε 10
8:30 - 8:40 (sima 10)		Asinko/Klass Ahosiesie	Asinko/Klass Ahosiesie	Asinko/Klass Ahosiesie	Asinko/Klass Ahosiesie	Akoran Klass Adwuma 8:30 - 10:43
8:40 - 9:50 (sima 70)	2	Mberε 2	Mberε 4 – 5 Mberε -- 6	Mberε 2	Mberε 4 – 5 Mberε -- 6	
9:50 - 10:43 (sima 53)		Klass a Ode neho Adwuma	Klass a Ode neho Adwuma	Klass a Ode neho Adwuma	Klass a Ode neho Adwuma	
10:43 - 11:13 (sima 30)		Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane	Awiaduane
11:13 - 12:23 (sima 70)	3	Mberε 3	Mberε 6 - 7 Mberε 7 - 8	Mberε 3	Mberε 6 - 7 Mberε 7 - 8	Klass a Ode neho Adwuma/Dwum adie/Akwantuo
12:23 - 12:33 (sima 10)		Asinko/Klass Ahosiesie	Asinko/Klass Ahosiesie	Asinko/Klass Ahosiesie	Asinko/Klass Ahosiesie	
12:33 - 1:43 (sima 70)	4	Mberε 9	Mberε 10	Mberε 9	Mberε 10	
2:00 - 2:40 (sima 40)			Mboa mberε	Mboa mberε	Mboa mberε	

Sukuuni & Adwumayeni Bambo

Mansini Akwankyere

- Adwumayefo be nya ahobambo ntetee ekaho ne asanhwe ma ofa anan sukuu bambo asanbue sene
- Ye bisa se sukuufo de akatanim mienu beba sukuu dabiaa
- Akatanim ne akatansa be wcho se sukuufo ena adwumayefo ena sukuufo bisa a
- Ewo se wo hye akatanim no abere nyinaa, agyese wowe akatanim ahomigyie mber mu.
- Anamɔn nsia ma atweho akwankyere na yebe di akyire
- Yebe bre nnipa dodo a ewo beaee pɔten ano ase de abre Covid-19 ano ase
- Yebe ma ayiko ena akwankyere nhyehyee de abo akoniaba ho ban wo dan ne mu
- Yebe ma adwumayefo ena sukuufo ntetee wo nsa hohorow mu
- Yebe hyehye mber ama nsa hohorow
- Yede nsahotie aduro be to adesuabea biara ena mbeaee titiriw ahodo wo sukuu ne mu nyinaa
- Ahobambo Ataadee (PPE) ena nteho nneema bewo sukuu ne mu ekaho ne akatanim apipaho nduro womu, akatansa, nsahotie aduro, ena ntaadee ma nia ehia nyinaa



Adesuabea Nhyehyee

Mansini Akwankyerε

- Adesua pono nyinaa ntem beda anamontuo nsia ena εbe kyere faako
- Yεbe yihi nkongua a ye nhia ama kwan ada ho
- Sukuufo benya atenaseε beaεε ama adiakyre se εho hia
- Yede nhyehyee mfohi be bobo ho



Sukuu ho Nneεma

Mansini Akwankyerε

- Sukuuni baako biara bewo niho nneεma
- Wobe yihi woho nneεma ato nkyen na wo ne obibiara nkye
- Ma nneεma a yede mema no nhyehyee be woho ama ahotεε mu
- Yen fa nneεma nto yen adaka mu saa asanbue mberε yi; wotumi de wo ataade ena baagi ba adesuabea
- εbe hia se sukuufo de omo kyaagya, nia omo de hye aso mu, ena mfidie a mansini no de ama omo a omo

a kyaagyi no yie sokuu da biara

- Enni se sokuufo de omo hotspot ba sokuu
- Sokuufo ntumi nfa omo mfidie nba sokuu



Sukuuni Ayiko

Mansini Akwankyerɛ

- Yede mfonɩ nkɩrɔɔ bɛ taretare ɛdan neho nyinaa de akɩyɛ sokuuni anamɔ ɛna atwe omo ho anamɔn nsia
- Yede asaso ɛna atrapoe bɛyɛ beaɛɛ a omo bɛ fa de apue anaa bebɩaa omo de bɛ wura mu sɛdea sokuufo no enhyia omo ho ɛna omo nɩusu
- Abea sokuufo ayiko adwumayɛfo bɛhwɛ ama anamɔn nsia ada omo ntɛm



Abadu

Mansini Akwankyerε

- Εωϗ σε sukuufo/abusuafo nyinaa wie nsenkyerεne hwε fa apomuden beaεε a εdahϗ dabiliaa ansaana ϗmo afri sukuu ne mu
- Nhyehyεε ma mberε a mode be duro no be wϗhϗ amaa nnipa dϗm a εβε wura dan ne mu
- Yεβε tete yεn ntem wϗ dan ne mu abrea adwumayεfo ani beko yεn so
- Sukuufo be kϗ ϗmo adesuabea σε ϗmo wura dan ne mu



[Wo nhyε akatanim a mε nwura mu]

Apϗn

Mansini Akwankyerε

- Εωϗ σε adwumayεfo εna sukuufo tete ϗmo ntem σε ϗmo reyε aho siesie de apϗn
- Yεβε hyehyεε mberε no σεdea nnipa mβε dϗϗso abrea ϗmo refri dan ne mu
- Εωϗ σε sukuufo εna adwumayεfo hyε akatanim no abrea ϗmo repϗn nyinaa no
- Εωϗ σε sukuufo avmo renantew akϗ fie no ntete ϗmo ntem na ϗmo nhyε akatanim no



Ανάπαυση εναντίον Αδυναμίας

Μαθησιακοί Στόχοι

- Νια νσua famu biara a yede ye afefedee no nyinaa yebe tum
- Aduaneton fo bema nsua wo sukuu damu ne nyinaa
- Ανεπαυση εναντίον αδυναμίας βεγε νια wobe fa ako anaa yede bebre wo wo adesuabea
- Μοβε δι ανάπαυση εναντίον αδυναμίας wo adesuabea anaa sukuu adidibea
- Sukuufo be twe omo ntem anamton nsia abrea a omo redidi



Αποδοτικότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

- Mfitiase sukuu nyinaa bewo ahomigyie mbera a yea hyehye
- Sukuufo be hohorow omo nsa wo ahomigyie akwire
- Yebe hia se sukuufo be twe omo ntem na omo ahye akatanim no abera a omo redi agoro
- Yebe to agorodibea mu wo awobere mu
- Sukuufo betumi agye akatanim ahomigyie na omo atwe omo ho



Akatanim Ahomigyie

Mansini Akwankyere

- Yebe hyehye akatanim ahomigyie mberε ama sukuufo
- Ahomigyie no be gyina sukuufo no nfee εna ahiade so
- Akatanim ahomigyie be kεso wε apεnten abrea biara yebe tumi
- Wε akatanimahomigyie mberε mu no sukuuni no be wε beaεε a yeε hye no, abrea wa twe ne ho



Nsa Hohorow

Mansini Akwankyere

- Εwε se sukuufo εna adwumayεfo taa hohorow εmo nsa
- Nia ye kanfo ne wode samina ne nsua be hohorow wo nsa animu 20
- Ansahoteε aduro be wε sukuu biara mu



Atareε Anamotuo

Mansini Akwankyerε

- Ahobambo nhyehyεε a yεde be si ho wo sukuu nom mu no gyina beaεε a atwareε no wo εna nipa dodo etumi ko ho
- Mobe ko atwareε ho tere dea na moko sukuu noaa
- Sukuufo a omo retwen a ko atwareε ho be twe omo ntem anavn nsia
- Yede mfonin be tare ho de akae sukuufo se omo nhohorow omo nsa
- Yεbe hwie samina agu n'adeε mu abre biara ahia



Sukuu & Nhyehyε Nyinaa Adwumayeni Nhyehyε

Mansini Akwankyerε

- Adwumayeni a ohyε sukuu εna nhyehyε nyinaa ase no be hia se otim ne nsa wo beaεε a yεa hyε no
- Se woreke sukuu dan mua, εwo se adwumayεfo hyε akatanim εna omo twe omo ntem
- Yede adwumayεbea wo dan ne mu be di dwuma soronko
- Yεbe twa adwumayεbea a nipa be dooso wo mu (tere kyerekyerefo awia aduane adidibea)
- Kyerekyerefo εna adwumayεfo be gye omo ahomi na omo adidi wo beaεε a yεa hyε ama omo wo dan ne mu se dea Sukuu panyhin no ahyε no
- Adwumayεfo nhyiamu be koso afri mbeaεε a omo wo
- Nimdie mpuntuo nso be kosp afri mbeaεε a omo wo

Ahohoo a ooba Nsrahwe wo Dan nemu

Mansini Akwankyerε

- Ewo se ahohoo no fre hyehye mberε dikan asaana omo aba
- Yεbe hia se ahohoo nom be kyrow omo din, nia nti a omo reba εna ahomatorofo
- Ewo se ahohoo nom hyε akatanim no abere biara
- Ewo se ahohoo nom twe omo ho anamo nsia abrea omo wura sukuu ne mu
- Ahohoo baako pe na yεbe ma no kwan wo mberε mu awura ofis ho
- Adwumayεfo be boa ahohoo nom wo nia omo hia mu
- Ye nma ahohoo biara mbe boa wo adesuabea

Ngyinaεε a yεbe si se yεbe bue sukuu wo COVID-19 mberε mu no be gyina nhyehyεε a ano ye den so, a agyina adansie pa so, a εho nsem dimu, εna εdi boa mpotem biara ma sukuufo adesua εna apomuden.

-Parabola Dwumadie

Mframa Pa εna Ahotie Nhyehyεε


Mansini Akwankyerε

- Ye siesie adan ne nyinaa ma mframa pa
- Ye yεε HVAC nsusue wo mbeaεε 59
- Nia ye fre no Needlepoint Bipolar Ionization nhyehyεε na yεde ahyε mbeaεε no nyinaa de boa ma mframa pa
- Ye ato mfidie a εboa ma mframa no mu ye nwin ama sukuu no na yεde be di dwuma anodwo biara
- Ahwεfo no be pipa adan ne mu, ahwie bōla agu, εna aka beaεε a nsa ka nyinaa aduro
- Yεbe ma adesuabea biara apipahoo a aduro womu de apipa nkongua so εna nneema ye taa de si ade; mpipahoo no wo nduro pa womu a εye papa a ewo dwaso a EPA agyeatom ma Covid-19
- Ye ato nsahoteε aduro ama sukuu biara εna yεde beka ho se ehia

Nsentitiriw ma Mframa Ho Adwuma

Sɛdea NPBI Yɛ Adwuma

Sɛ wo pɔ waw anaa woansi a, obibiara bɛtumi anya yareɛ no wɔ mframa mu. Sɛ yɛbɛ brɛ ano ase no, NPBI yɛ aduro a yɛ frɛ no 'ions' a ɛnam mframa mu a ɛnam HVAC a yɛa hyehyɛ no mu, a ɛtoaso hwɛhwɛ nyarewa bɔnɛ a ɛnam mframa mu — ɛkaho ne nyarewa a ɛnam nneɛma ani, a ɛma nyarewa no nnya tumi biara.




Beaɛ Afri: EMCOR Facilities Services
 Nkrataa Fitaa yɛde Boa ma Mframa Pa wɔ Danmu Needlepoint Bipolar Ionization
 emcorfacilities.com

Yɛbrɛ Yareɛ no Ano Ase

Ntɛm, Mframa mu Tɛɛ ɛtoaso NPBI mfidiedwuma no gyai ions ne mu ntɛm ma ne ko ka no ntɛm, ɛna abrea ions no pae fa mframa mu no, ɛko yi yi fin fri mframa ne mu wɔ dan ne nyinaa mu.

Pathogens a ɛndi dwuma Sɛ ions ne pathogens hyia, ɛboa no ma yarewa mboawa no berɛ neho ase a ɛnkyi obiara.

	PATHOGEN	MBERɛ EPUE	KUM/SɛDEA ɛNNYE ADWUMA
	E. coil	Sima 15	99.68%*
	C. Diff	Sima 30	86.50%*
	Noro Virus	Sima 30	93.50%*
	MRSA	Sima 30	96.24%*
	COVID-19	Sima 30	99.40%*
*Nkrataa a ɛkyere nsunsuansɔ wɔho sɛ wo bisa fri ma ɔmo a ɔmo yɛ needlepoint bipolar ionization mfidiedwuma ho.			

Beaɛ Afri: EMCOR Facilities Services
 Nkrataa Fitaa yɛde Boa ma Mframa Pa wɔ Danmu Needlepoint Bipolar Ionization
 emcorfacilities.com

Akwantwa

Mansini Akwankyere

- Ewɔ sɛ sukuufo twe ɔmo ntem anamɔn miensa abrea ɔmo retwen ɛna afro hyɛn no
- Sukuufo nhwe ɔmo anim abre biara ɛna nma ɔmo did, tiemu, to ndwoum, anaa ne obi kyɛ ade aberɛ a ɔmoo tukwan no
- Yɛbɛ pipa hyɛn no ɛna aka no aduro wɔ akɔniaba nemu
- Yɛbɛ bue mpomma no ato hɔ abrea ɛnam kwan so
- Ewɔ sɛ sukuufo, hyɛnkafo, ɛna ahwɛfo hyɛ akatanim abrɛrɛ nyinaa
- Yɛbɛ hyɛhyɛ atɛnaseɛ ama sukuuni biara bɛbɛa hyɛn no bɛfa a edi DESE Akwantuo Akwankyere so
- Yɛbɛ ma sukuufo beaɛɛ a ɔmo bɛ tena na yɛ hyɛ ɔmo sɛ ɔmo ntena hɔaa



Nduane Ho Ndwuma ma Mbusua

Mansini Akwankyere

- Sukuu-nyinaa aduanw ndwuma bɛ kɔso ama mbusua nyinaa
- Yɛbɛ ma sukuufo nyinaa anɔpa ɛna awia aduane
- Anɔpa ɛna awia aduane yɛ fa na kɔ deɛ no bi
- Aduane hyɛn ɛna aduane korabɛa no bɛkɔ kyin wɔ kuro kɛsɛɛ ne mu

ATWABERE 2020

**FA NA KO
SUKUUNI
NDUANE**

NDUANE MA MBIFRA, BABUN, OBIBIARA W'ADI N'FEE 22 YEAGYE NO W'Ọ NTOASO SUKUU ENA/ANAA BR'FO KASA SUANI DWUMADIE

BeFA EWOHO MA SUKUIFO ENA AWOFO WO BEAEE A EYE

NIA EWOHO NNA AHODDO ENA OFA ENA TO DIKAN WO WORCESTERSCHOOLS.ORG

HWE DABIAA
WORCESTERSCHOOLS.ORG
MA NSEM FOFORO

YEDE AKAHO, EBO 8, 2020
SAA ASOJE E YI MA ADWANYA PEPEPE

BeFA

Dwowa deko **ANOPA ADUANE** **Fiada**
Yawada **AWIA ADUANE** 10:00 A.M. – 1:00 P.M.
3:00 P.M. – 6:00 P.M. NIA EKAHO
ADAPEN
AWIEYE NDUANE

MBEAEE A YE KYEKYE

BELMONT STREET ELEMENTARY	170 BELMONT STREET
BURNCOAT PREPARATORY	526 BURNCOAT STREET
CANTERBURY ELEMENTARY	129 CANTERBURY STREET
CHANDLER ELEMENTARY	114 CHANDLER STREET
CHANDLER MAGNET ELEMENTARY	525 CHANDLER STREET
CITY VIEW ELEMENTARY	80 PROSPECT STREET
COLUMBUS PARK ELEMENTARY	75 LOVELL STREET
ELM PARK COMMUNITY SCHOOL	23 NORTH ASHLAND STREET
GATES LANE ELEMENTARY	1238 MAIN STREET
GODDARD SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY	14 RICHARDS STREET
GRAFTON STREET ELEMENTARY	311 GRAFTON STREET
JACOB HIATT MAGNET ELEMENTARY	772 MAIN STREET
NELSON PLACE ELEMENTARY	35 NELSON STREET
NORTH HIGH SCHOOL	140 HARRINGTON WAY
QUINSIGAMOND ELEMENTARY	14 BLACKSTONE RIVER ROAD
UNION HILL ELEMENTARY	1 CHAPIN STREET
VERNON HILL ELEMENTARY	211 PROVIDENCE STREET
WOODLAND ACADEMY / CLAREMONT ACADEMY	93 WOODLAND STREET
WORCESTER ARTS MAGNET ELEMENTARY	315 ST. NICHOLAS AVENUE
WORCESTER EAST MIDDLE SCHOOL	420 GRAFTON STREET

Covid-19 Ayarehwebea Atwen Beae & Neesefo Jfis

Mansini Akwankyers

- WPS de nsononee be to Neesefo Jfis ena Covid-19 bambɔ beae ntem
- Sukuu nyinaa be wɔ Covid-19 ayarehwe atwenbea fri neesefo jfis
- Yede Covid-19 ayarehwe dan no be hwe sukuufo a ɔmo dan Covid-19 nsenkyerene edi.
- Sukuu biara be wɔ Neese ena nipa ɔhwe Covid-19
- Yede aduro be pipa neesefo jfis hɔ se sukuuni biara ba hɔ kɔ a



Sukuufo ɛ Adwumayefo a ɔmo dan COVID-19 Nsenkyerene edi

Mansini Akwankyerɛ

- Yɛbɛ to anamɔn ntem sɛ yɛ te sɛ Covid-19 ho nsem bi aba
- Sɛ nipa bi nkyɛ nsenkyerɛni biara wɔ fie a, ɔmo ntena fie na yen sɔ ɔmo nhwe
- Sɛ sukuuni anaa adwumayɛni bi nya yareɛ no a, bɔ dan ne ho panyin amanɛɛ
- Sɛ sukuuni bi nya Covid-19 a, ɔwɔ fie ne nsenkyerene, anaa yɛyi no afri abiara ho a, ɔmo bɛtumi de ɔmo ho ahyɛ adesua mu fri akyi
- Sukuuni a ɔwɔ hyɛn no so a ɔdan nsenkyerene edi no yɛde no bebɛ Covid-19 ayaresa atwɛbea amaa nsusue
- Sukuuni aw ɔdan nsenkyerene edi wɔ sukuu no bɛ twɛn wɔ Covid-19 atwɛnbea kɔpim sɛ yɛabɛ fa no
- Ɛwɔ sɛ yɛbɛ fa sukuufo a ɔdan nsenkyewrɛne edi ɛna na yɛ nma no nfro hyɛn no nkɔ fie.
- Adwumayɛni a ɔdan nsenkyerene edi wɔ adwumamu ne adwumamu panyin bɛ de nkɔmɔ na w'adi nhyehyɛe so
- Sukuuni anaa adwumayni a w'anya yareɛ no bebɔ sukuu no amanɛɛ, aboa ne nhyehyɛe a yɛde bɛ di ɔmo a na ɔmo bɛn wo akyi ɛna Covid-19 anamɔn, ɛna edi CDC akwankyerɛ ma atehɔɔ akyi



Nhyehyɛe ma Sukuu a Yɛɔbɛ Tumi Atum

Mansini Akwankyerɛ

Wɔ nsem siesie mu sɛ Covid-19 adɔɔso wɔ sukuu ne mu anaa dan ne mu a, yɛ ne:

- Worcester Mantem Asoɔɛɛ bɛ hyia Amansan Apoimuden Asoɔɛɛ
- asanhwɛ COVID-19 amansan apomuden dodoɔ ma worcester Krokɛsɛɛ
- de hwɛ sɛ ɛho hia sɛ yɛ to adesuabea mu, ne fa bi anaa beaɛɛ ne nyinaa mu ma mberɛ tiawa bi a yɛne yen boafɔ nom bɛ siho nkongua ɛna WPS adwuma sohwefo afa adwen a yɛbɛ si so
- abɔ mpɔtem no amanɛɛ
- edi asanbue ho nhyehyɛe ho nkɔmɔ

Mansini Ahomatorofo

Sukuu Panyin: Maureen Binienda- 508-799-3117

Sukuu Panyin Abadiakyire: Susan O’Neil-508-799-3644

Sukuu Ahobamba Kwankyewreni, Covid-19 Mansini Sohwefo: Rob Pezzella-508-799-3472

Sika ho Adwumaye Panyin Ofisa: Brian Allen-508-799-3401

Mfitiase Sukuu Sohwefo: Marie Morse, Ellen Kelley-508-799-3264

Mfinfini Sukuu Sohwefo: Tim Sippel-508-799-3264

Ahonyadeε

- Ye yεε saa nhyehyεε nom ma akwankyerε ne Parabola Dwumadie: <http://parabolaproject.org>
- [DESE Guidance on Remote Learning for English Learners \(DESE Akwankyerε wɔ Adesua Fri Akyi ma Brofo Suafo\)](#) (Yede baaye Oforisuo 24, 2020)
- [Initial Fall School Reopening Guidance \(Atwaberε Sukuu Asanbue a Edikan\)](#) (Yede baaye Ayεwohomumo 25, 2020)
- Akwankyerε wɔ Atwaberε 2020 [Special Education Services \(Nhomasua Soronko Adwumaye\)](#) (Yede baaye Kitawonsa 9, 2020)
- Atwaberε Asdanbue - - [FAQs](#) (Yede baaye Kitawonsa 10, 2020)
- [Fall Reopening Facilities and Operations Guidance \(Atwaberε Asanbue Mbeaεε εna Dwumadie Akwankyerε\)](#) (Yede baaye Kitawonsa 22, 2020)
- [Fall Reopening Transportation Guidance \(Atwaberε Asanbue Akwantuo Akwankyerε\)](#) (Yede baaye Kitawonsa 22, 2020)
- [Fall Remote Learning Guidance \(Atwaberε Adesua Fri Akyi Akwankyerε\)](#) (Yede baaye Kitawonsa 24, 2020)
- [Guidance for Courses with Additional Safety Requirements \(Akwankyerε ma Adesua Nnεma ne Ahobamba Ekaho a Ehia\)](#) (Yede baaye Kitawonsa 24, 2020)
- [Protocols for Responding to COVID-19 Scenarios in Schools, on the bus, or in community settings \(Nhyehyεε ma COVID-19 Mmue Nsεmsisie ho wɔ Sukuu mu, wɔ bɔs so, anaa wɔ mpɔtem\)](#) (Nia yede akaho no baaye ɔpenim 16, 2020)